

Lexic

Petita Enfança

L'occitan des enfants
et des tout-petits



Sommaire / Ensenhador

1. Mots de présentation / *Mots de presentacion*

- 1.1. Le mot du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
Lo mot deu Conselh generau deus Pirenèus Atlantics.....p. 4
- 1.2. Le mot du Conseil régional d'Aquitaine
Lo mot deu Conselh regionau d'Aquitània.....p. 6
- 1.3. Le mot du Président de la Communauté de communes de la vallée d'Ossau
Lo mot deu President de la Comunitat de comunas de la vath d'Aussau.....p. 8
- 1.4. Le mot de Pimponet / *Lo mot de Pimponet*.....p.10
- 1.5. Le mot de l'InOc Aquitaine
Lo mot de l'InÒc Aquitània.....p. 12

2. Renseignement sur le bilinguisme précocep.13

3. Graphie et prononciation.....p.14

4. Expressions thématiques.....p.17

5. Hypocoristiques / *Ipocoristics*p.35

6. Lexique / *Lexic*.....p.40

Ap.40
Bp.43
Cp.49
Dp.59
Ep.63
Fp.67
Gp.69
Hp.73
Ip.74
Jp.75
Lp.77
Mp.80
Np.84
Op.85
Pp.87
Qp.94
Rp.94
Sp.97
Tp.101
Up.104
Vp.105
Yp.106
Zp.106



C.G. 64

>> Le mot

« Adiu petiton ! B'èst tu berogin ! Quin ès uei ? »

L'interès de parlar aus mainatges autanlèu vaduts n'ei pas mei a demostrar uei lo dia. Mes, que demora enqüèra a convéncer de que pòden parlà'us e ensenhà'us ua lenga regionau. Còps que i a, lo monde non gausan pas transmèter aqueras lengas aus petitons.

Totun, qu'ei d'ara enlà provat de que lo bilingüisme precòç ei bon tau desvelh e tau desenvolopament intellectuai deu mainadís. Qu'ei a las purmerias de l'enfança que s'estructuran, dab l'obertura a sons desparièrs, capacitats preciosas entà l'apprentissatge, mei tard, de totas las autas lengas deu monde.

Perqué en bearnés/gascon/occitan ? Per'mor de qu'ei ua lenga viva, qui's ved e qui s'enten hens l'environament on aqueths mainatges e van vàder grans, ua lenga qui saberà tèisher e tornar har ligams enter las generacions en tot apestar los adultes qui vaderàn au multilingüisme en lo quau averàn a evoluar.

Har vàler lo bilingüisme en lenga regionau qu'ei un enjòc màger entau Departament deus Pirenèus Atlantics.

Be sèi los joens parents e los professionaus de la petita enfança que s'i voleràn har dab aqueste « Lexic de l'occitan deus petitons », e dilhèu que'us se voleràn tanben completar, entà qu'amassa, e poscam auherir aus nostes mainatges tots los ben-hèits d'ua education bilingua.

« Duas lengas, quina chança ! Le bilinguisme est une chance ! »

Georges LABAZÉE

President deu Conselh generau deus Pirenèus Atlantics

C.G. 64

>> Le mot

« Adiu petiton ! B'èst tu berogin ! Quin ès uei ? * »

L'intérêt de parler aux enfants dès les premiers jours de leur existence n'est plus aujourd'hui à démontrer. Mais, il reste cependant à convaincre de l'intérêt de leur parler et de leur apprendre une langue régionale. Il y a parfois quelques craintes à s'autoriser à transmettre aux tout-petits ces langues.

Pourtant, il est désormais prouvé que le bilinguisme précoce stimule l'éveil et le développement intellectuel du jeune enfant. C'est dans la toute-petite enfance que se structurent, par l'ouverture à des sons différents, des capacités précieuses pour l'apprentissage ultérieur de toutes les autres langues du monde.

Pourquoi en béarnais/gascon/occitan ? Parce que c'est une langue vivante et présente dans l'environnement dans lequel ces enfants vont grandir, une langue qui saura tisser et recréer des liens intergénérationnels tout en préparant les adultes qu'ils deviendront au multilinguisme dans lequel ils seront amenés à évoluer.

Favoriser le bilinguisme en langue régionale est un enjeu important pour le Département des Pyrénées-Atlantiques.

Je sais que les jeunes parents et les professionnels de la petite enfance auront à cœur de se saisir, et de compléter peut-être, à leur gré, ce « Lexique de l'occitan des tous petits » pour, qu'ensemble, nous offrirons à nos enfants tous les bienfaits d'une éducation bilingue.

« Le bilinguisme est une chance ! Duas lengas, quina chança ! »

Georges LABAZÉE

Président du Conseil général des Pyrénées-Atlantiques

* Bonjour tout petit ! Que tu es mignon ! Comment vas-tu aujourd'hui ?

C.R. Aquitaine

>> *Le mot*

M'a hòrt agradat de véser arribar lo prumèir lexic francés-occitan dedicat a la petita enfanca, que hargà l'aviada d'una colleccio de liberets tematicas de vulgarizacion de la lenga occitana gavidada per l'InÒc Aquitània. Aquera iniciativa qu'es au bèth miei de l'encastre de la politica lingüistica publica regionala qu'èi volut lançar, damb orientacions estrategicas que la sòla son dues prioritats : la transmission e la socializacion. L'idea es de balhar aus Aquitans los apèrs que fau per permetter a las o los que ic desiran de descobrir o de se reapropiar la lenga occitana.

L'occitan des enfants et des tout-petits vòu héser vâler lo ligam entre lo dròlle e son environament en prepausar termis adaptats aus besonhs deus professionaus de la petita enfanca hesent lor mestèir en lenga regionala.

Aquera operacion es de mei lo signe de la complementaritat de l'accion menada per la Region e lo Departament per la lenga occitana a la quau damòri pregondament estacat.

En devant los dròlles !

Alain Rousset

President deu Conselh regionau d'Aquitània
Deputat de Gironda

C.R. Aquitaine

>> *Le mot*

C'est avec une grande satisfaction que nous accueillons l'arrivée du premier lexique français-occitan consacré à la petite enfance, qui constitue le point de départ d'une collection de livrets thématiques de vulgarisation de la langue occitane dirigée par l'Institut Occitan d'Aquitaine. Cette initiative s'inscrit pleinement dans le cadre de la politique linguistique publique régionale que j'ai souhaité impulser, dont les orientations stratégiques se basent sur deux priorités : la transmission et la socialisation. Il s'agit de mettre à la disposition des aquitains les outils adaptés permettant à ceux ou celles qui le désirent de découvrir ou de se réapproprier la langue occitane.

L'occitan des enfants et des tout-petits entend ainsi favoriser la liaison entre l'enfant et son environnement proche en proposant des termes adaptés aux besoins des professionnels de la petite enfance exerçant leur métier en langue régionale.

Cette opération illustre par ailleurs la complémentarité de l'action menée par la Région et le Département en faveur de la langue occitane à laquelle je reste profondément attaché.

*En devant los dròlles !**

Allain Rousset

Président du Conseil régional d'Aquitaine
Député de la Gironde

*en avant les enfants !

C.C.Vath Aussau

>> **Le motet**

Aqueste lexic de la petita enfança, simbòu de l'interès qui la vath d'Aussau a cap aus sons mainatges mes tanben cap a la soa cultura.

Que hè quauquas annadas la Comunitat de comunas de la vath d'Aussau que decidí de har de l'arcuelh deus mainatges ua prioritat. Quauques mes mei tard que s'obriva l'estructura d'arcuelh de la petita enfança de la vath d'Aussau ; purmèra e engüèra uei lo dia soleta ninoéra bilingua francés/occitan e sustot navèth apèr d'arcuelh de mainatges a neste.

Au par de las ninoèras bilinguas que i son en çò deus nostes vesins bascos, la tòca d'aquesta ninoèra qu'ei en medish temps culturau, entà acostumar los mainatges a l'occitan, mes tanben pedagogica ; los ben·hèits deu bilingüisme precòç ne s'an pas mei d'a estar demostrats.

Que vòi sustot har vàler l'afranquida de l'Institut Occitan d'Aquitània e de Pimponet, l'associacion qui gavida la ninoèra de la vath d'Aussau, qui pensèn aqueste « lexic de la petita enfança » com un apèr de tribalh entà l'équipe professionau e tanben com ua manièra de sensibilizar a la luenga los parents qui non la parlan pas. Aquerò qu'ei hèra important entà jo, per'mor que simboliza la volentat aussalesa de manténer la cultura e las tradicions plan vitècas mes tanben la hamí de partatjar-las e har-las descobrir aus parents e mainatges qui hasón la causida de's viéner installar a neste on ei agradiu de viver. Que crei qu'aquera volentat de « partatjar » qu'a d'estar la sola deu desenvolopament de la cultura aussalesa.

Francis COUROUAU

President de la Comunitat de comunas de la vath d'Aussau
Conselhèr generau deu canton d'Arudi

C.C.Vallée d'Ossau

>> **Le mot**

Ce *lexic de la petita enfança*, symbole de l'intérêt que porte la vallée d'Ossau a ses enfants mais également à sa culture.

Il y a quelques années, la Communauté de communes de la vallée d'Ossau a décidé de faire de l'accueil de jeunes enfants une priorité. Quelques mois plus tard s'ouvrait la structure d'accueil de la petite enfance de la vallée d'Ossau ; première et encore aujourd'hui seule crèche bilingue français/occitan et surtout nouvel outil d'accueil de jeunes enfants sur notre territoire.

A l'image des crèches bilingues existantes chez nos voisins basques, l'objectif de cette crèche est à la fois culturel, afin de familiariser les enfants à l'occitan, mais également pédagogique, les bienfaits du bilinguisme précoce n'étant plus à démontrer.

Je tiens tout particulièrement à souligner l'initiative de l'Institut Occitan d'Aquitaine et de Pimponet, l'association de gestion de la crèche de la vallée d'Ossau, qui ont imaginé ce *lexic de la petita enfança* comme un outil de travail pour l'équipe professionnelle et également comme un moyen de sensibilisation à la langue pour les parents non-occitanophones. Cet aspect est pour moi important car il symbolise la volonté valléenne de maintenir sa culture et ses traditions bien vivantes mais également de les partager et de les faire découvrir aux parents et enfants qui ont fait le choix de s'installer sur notre territoire où il fait bon vivre. Je crois que cette volonté de « partager » doit être le ciment du développement de la culture ossaloise.

Francis COUROUAU

Président de la Communauté de communes de la vallée d'Ossau
Conseiller général du canton d'Arudy

Pimponet

>> Lo motet

Autanlèu l'associacion Pimponet creada en 2007, los benevòles que volón respóner aus besonhs de las familhas qui demoran en vath d'Aussau tà çò de l'arcuelh deus petitons, dab la volentat de dàus un atot mei : lo bilingüisme precòç.

Enradigadas dens la loa tasca, lo par de ninoèras qu'alandèn donc las loas pòrtas en 2010 en auherir atau un arcuelh bilingüe occitan/francés.

Projècte endavant-hèit e precursor tà çò de la formacion professionau en occitan, lo lexic que hasó pro viste hrèita : non podèn pas har shens un apèr lingüistic d'aqueths.

Los profesionaus qui saben la luenga, los qui la comprehenen, e los qui non la coneishen pas engüèra, tots qu'i tròban lo lor compte. Aqueste lexic que respon a las exigéncias deus profesionaus de la petita enfanca qui an au cap lo benestar e la singularitat deu mainatge e que permet a las familhas, qui an hami d'aprénar, de s'amigalhar dab lo bearnés.

Aqueste projècte que permet tanben ua evolucion constanta e un enriquiment permanent dab los profesionaus, los parents, los vielhs qui prenen un gran plaser a transmèter lo lor saber.

Luenga de la familia, de l'intimitat, qu'acompanha los nenons dens lo lor desvelopament e qu'ahorteish l'aquisicion de la luenga mairau, lo francés.

Los testimònís deus parents e los sorrisers deus petits Aussalés urós d'estar arcuelhuts per ua equipa competenta, atencionada e bilingua qu'amuishan l'escaduda d'aquera hèita humana.

www.pimponet.jimdo.com

Pimponet

>> Le mot

Depuis la création de l'association Pimponet en 2007, les souhaits des bénévoles étaient de répondre aux besoins des familles résidant en vallée d'Ossau en matière d'accueil des tout-petits, avec la volonté de leur apporter un atout supplémentaire, celui du bilinguisme précoce.

Ancrées dans leur territoire, les deux crèches ont donc ouvert leurs portes en 2010 offrant ainsi un accueil bilingue occitan/français.

Projet innovant et précurseur en matière de formation professionnelle en occitan, le lexique est rapidement apparu comme l'outil indispensable.

Professionnels connaissant la langue, la comprenant et ceux qui ne la connaissent pas encore, chacun y trouve son compte. Ce lexique répond aux exigences des professionnels de la petite enfance soucieux du bien être de l'enfant et de sa singularité et permet aux familles, désireuses d'apprendre, de se familiariser avec le béarnais.

Ce projet permet aussi une constante évolution et un enrichissement permanent avec le concours des professionnels, des parents, des aînés qui prennent un grand plaisir à transmettre leur savoir.

Langue de la famille, de l'intimité, elle accompagne les tout-petits dans leur développement et elle renforce l'acquisition de la langue maternelle, le français.

Les témoignages des parents et les sourires des petits Ossalois heureux d'être accueillis par une équipe compétente, attentionnée et bilingue montrent le succès de cette aventure humaine.

www.pimponet.jimdo.com

InÒc Aquitània

>> Lo mot

Aqueste *Lexic de la petita enfanca*, francés-occitan, qu'ei la responsa de l'*InÒc Aquitània* a ua demanda hèita en 2011 en peu Conselh generau deus Pirenèus Atlantics, e validada peu Conselh regional d'Aquitània, dens l'encastre de l'acompanhament lingüistic de la creacion d'ua ninoèra bilingua en Vath d'Aussau : *Pimponet*. Aqueth lexic que correspon a la nostra mission prioritaria, la de la socializacion de la lenga occitana en Aquitània.

La basa de dadas en francés qu'estó hargada sus la sòla de mots, classificats alfabeticament, tirats deu « *Yezh ar vugale / Le breton des enfants et des tout-petits* ». Que volem arremerciar ací *Dastumad* per la soa ajuda preciosa. Aquera basa de dadas qu'estó hornida de tèrmis qui trobavam de manca e de quauques tèrmis collectats dab primolocutors de la Vath d'Aussau.

Ua part de las expressions tematicas qui pertòcan los besonhs de l'équipe professionnal de *Pimponet*, mes tanben de cap a parents qui non parlan pas, qu'ei tanben presentada en ortografia « fonética ».

De mei, que i trobaratz tanben quauquas proposicions de tèrmis ipocoristics, entà poder aperar aus mainatges.

Las proposicions hèitas que son en « bearnés », l'expression lingüistica de la màger part deu departament deus Pirenèus Atlantics. Aquesta basa que poderà servir ad aisa, en seguir, tà l'ensemble deu domèni gascon e aquitan, e lhèu au-delà.

Aqueste tribalh qu'estó hèit peu pôle *Lenga & Societat* de l'*InÒc Aquitània*, qui's virè cap a Eric Gonzalès, escrivian e expert, entà har las preconizacions de qui cau.

Aqueste *Lexic de la petita enfanca* que s'inscriu dens ua seguida de lexics volut peu Conselh generau deus Pirenèus Atlantics, qui son comandats a l'*InÒc Aquitània* per las collectivitats territorials partenàrias e l'Estat dab la DRAC Aquitània, entà dar a la lenga de uei e de doman los apèrs lingüistics de qui cau entau son mantien e entau son desenvolopament. Qu'esperam que serà lo companh fidèu deu personau, deus associatius e deus parents de *Pimponet*, atau com de totas las familhas e de tots los qui tribalhan tà ciò de la petita enfanca.

InÒc Aquitània

>> Le mot

Ce « *Lexic de la petita enfanca / Lexique de la petite enfance* », français-occitan, est la réponse de l'*InÒc Aquitània* (Institut Occitan d'Aquitaine) à une demande faite en 2011 par le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques, et validée par le Conseil régional d'Aquitaine, dans le cadre de l'accompagnement linguistique de la création d'une crèche bilingue en Vallée d'Ossau : *Pimponet*. Ce lexique correspond à notre mission prioritaire, celle de la socialisation de la langue occitane en Aquitaine.

La base de données en français a été élaborée sur la base du « *Yezh ar vugale / Le breton des enfants et des tout-petits* » : nous en remercions ici *Dastumad*. Cette base de données a été agrémentée de quelques termes collectés auprès de primo-locuteurs de la Vallée d'Ossau.

Une partie des expressions thématiques correspondant aux besoins de l'équipe professionnelle de *Pimponet*, mais aussi à destination des parents non-locuteurs, est également présentée en orthographe « phonétique ». Vous trouverez en outre quelques hypocoristiques, pour appeler affectueusement les enfants.

Les propositions fournies correspondent à l'expression linguistique de la majeure partie du département des Pyrénées-Atlantiques, « le béarnais ». Cette base pourra servir aisément par la suite, à l'ensemble du domaine gascon et aquitain, voire au-delà.

Ce travail a été réalisé par le pôle *Lenga & Societat* de l'*InÒc Aquitània*, qui s'est adressé à Eric Gonzalès, écrivain et expert, pour effectuer les préconisations adéquates.

Ce Lexic de la petita enfanca s'inscrit dans une série de lexiques qui sont commandés à l'*InÒc Aquitània* par les collectivités territoriales partenaires et l'État via la DRAC Aquitaine, afin de doter la langue d'aujourd'hui et de demain des outils linguistiques indispensables à son maintien et à son développement.

InÒc Aquitània

Château d'Este - Av. de la Pléiade – BP 326
F-64141 Billère / Vilhèra Cedex

Tel : (33)5 59 13 06 40 • Fax : (33)5 59 13 06 44

inoc@in-oc.org / www.in-oc.org

Pour toute observation en vue d'une éventuelle ré-édition :
jb.brana@in-oc.org



Graphie et prononciation

>> Quelques règles

Pour se renseigner également sur le bilinguisme précoce et la langue occitane :

Conseil général des Pyrénées-Atlantiques
Pôle Aménagement culturel et politique linguistique
64 avenue Jean Biray – 64058 PAU
05 59 11 46 04
www.cg64.fr

Conseil Régional d'Aquitaine
occitan@aquitaine.fr

CAP'ÒC
Centre d'Animation Pédagogique en Occitan
CDDP64 – Villa Nitot, 3 avenue Nitot – 64000 PAU
05 59 30 87 63
capoc@ac-bordeaux.fr

Fédération Calandreta des Pyrénées-Atlantiques
Zone Poey 117 – 64230 POEY-DE-LESCAR
05 59 68 68 73
federation@calandreta-bearn.org

Oc-Bi
Association des parents d'élèves
des écoles bilingues publiques
06 33 70 12 40
ocbiaquitania@free.fr

Voici quelques règles de graphie et de prononciation permettant d'accéder à la langue occitane :

Alphabet :

a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, l, m, n, o, p, q , r, s, t, u, v, x, z.

Règles de prononciation et de lecture (béarnais/gascon/occitan)

a final se prononce comme le **o** ou le **oe** français

à se prononce toujours nettement **a**

e et **é** se prononcent comme le français chanté

è se prononce comme le français **père**

o et **ó** se prononcent comme le français **ou**

h se prononce toujours très fortement aspiré

j se prononce **j** ou **y** selon les régions du Béarn

r final ne se prononce généralement pas

v se prononce **b**

nh se prononce comme en français **gn**

lh se prononce comme le français **conseil**



Expressions

Voici quelques expressions thématiques pour lesquelles nous avons fourni une version « phonétique » des traductions, afin que les professionnels de la petite enfance, tout comme les parents des *petitons*, puissent s'approprier aisément des formules basiques pour communiquer avec les enfants.



Accueil Arcuelh

[FRANÇAIS]

As-tu passé une bonne soirée ? / Avez-vous...

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

As passat ua bona serada ? / Avez passat...

[SE PRONONCE...]

As passat uo bouno sérado ? / Abéts passat...

[FRANÇAIS]

As-tu passé un bon mercredi ? / Avez-vous...

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

As passat un bon dimèrcs ? / Avez passat...

[SE PRONONCE...]

As passat u bou dimèrs ? / Abét(s) passat...

[FRANÇAIS]

As-tu bien mangé ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

As plan minjat ?

[SE PRONONCE...]

As pla minjat ?

[FRANÇAIS]

As-tu bien dormi ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

As plan dromit ?

[SE PRONONCE...]

As pla droumit ?

[FRANÇAIS]

As-tu pris ton petit-déjeuner ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

As esdejuat ?

[SE PRONONCE...]

Az ézdéjuat ?

[FRANÇAIS]

Tu es prêt pour venir à la crèche pour jouer/chanter...

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Qu'ès prèst entà viéner a la ninoèra divertí't/cantar...

[SE PRONONCE...]

Kès près enta bién' a la ninwèro dibertit/kanta...

[FRANÇAIS]

Maman/Papa viendra te chercher après le repas ce soir

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Mamà/Papà que't vienerà cuélher après dinnar au ser

[SE PRONONCE...]

Mama/Papa két biénéra kwélyé après din-na aw sé

[FRANÇAIS]

Maman/Papa va travailler

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Mamà/Papà que va tribalhar

[SE PRONONCE...]

Mama/Papa que ba tribalya

[FRANÇAIS]

Fais un bisou à Maman/Papa

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Hè un poton a Mamà/Papà

[SE PRONONCE...]

Hè un poutou a Mama/Papa

[FRANÇAIS]

Dis-lui au revoir et à ce soir/à tout à l'heure

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Ditz-lo adiu e dinc au ser/dinc après

[SE PRONONCE...]

Dit(s)lou adiw e dink aw sé/dink après



Change Cambi

[FRANÇAIS]

Viens, je vais changer ta couche.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Ça-i, que't vau cambiar lo paneth.

[SE PRONONCE...]

Say, két baw kammbya*a* lou pané*t(ch)*.

[FRANÇAIS]

Viens/venez, on va aux toilettes.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Ça-i/ça-vietz, que vam taus comuns.

[SE PRONONCE...]

Say/sabié*t(s)*, ké bamm taws koumu*s*.

[FRANÇAIS]

As-tu envie de faire pipi ? caca ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

As enveja de har lo pisson ? lo cacà ?

[SE PRONONCE...]

Az embéjo de ha lou pissou*? lou caca ?*

[FRANÇAIS]

Je te nettoie les fesses.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que't netegi las pèrnas.

[SE PRONONCE...]

Két nétéji las pèrnos

[FRANÇAIS]

Je te mets une couche propre.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que't hiqui un paneth propi.

[SE PRONONCE...]

Két hiki u pané*t(ch)* propi.

[FRANÇAIS]

Je te mets un peu de crème.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que't hiqui drin d'untami.

[SE PRONONCE...]

Két hiki drinn d'unntami.

[FRANÇAIS]

Je prends ta température.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que't preni la temperatura..

[SE PRONONCE...]

Két préni la témpératuro.

[FRANÇAIS]

Je vais te rhabiller.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que't vau tornar vestir.

[SE PRONONCE...]

Két baw tourna*a* besti.

[FRANÇAIS]

Je mets tes chaussettes/chaussures.

ton tee-shirt/ton pantalon

ta jupe/ta robe

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

*Que't hiqui las cauetas/cauçuras.**lo quessòt/lo pantalon**la pelha (/la jupa)/la rauba*

[SE PRONONCE...]

Két hiki las kawssétos/kawssuros.

lou kessot/lou pantalou*(/pantélou)*la pélyo*(/la jupo)/la rawbo*

[FRANÇAIS]

Je mets la couche à la poubelle.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que hiqui lo paneth a las lorderas.

[SE PRONONCE...]

Ké hiki lou pané*t(ch)* a laz lourdèros.

[FRANÇAIS]

Veux-tu mettre ta couche à la poubelle ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

E vòs hicar lo paneth a las lordèras ?

[SE PRONONCE...]

É bos hika lou paréti(ch) a laz lourdèros ?

[FRANÇAIS]

Tu peux tirer la chasse si tu veux.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que pòdes dar lo còp d'aiga se vòs.

[SE PRONONCE...]

Ké pòdés (/po(t)s) da lou kop d'aygo sé bos.

[FRANÇAIS]

Veux-tu le pot ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

E vòs lo pòt ?

[SE PRONONCE...]

É boz lou pot ?

[FRANÇAIS]

Tu veux essayer de faire pipi sur les toilettes ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

E vòs essajar de har lo pisson suus comuns ?

[SE PRONONCE...]

É boz éssaja dé ha lou pissou sous koumus ?

[FRANÇAIS]

Essaye d'enlever ta couche. Tu enlèves les scratch ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Essaja de't tirar lo paneth. E't vòs tirar la benda (agripanta) ?

[SE PRONONCE...]

Éssajo dét tira lou paréti(ch). Ét bos tira la bénndo (agripantto) ?

[FRANÇAIS]

Tu vas enlever le pantalon / le pull / les chaussures...

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que't vas tirar lo pantalon / lo tricòt / las cauçuras...

[SE PRONONCE...]

Két bas tira lou pantalou (/pantélou) / lou trikot/ las kawssuros...

[FRANÇAIS]

Tu vas ranger les affaires dans ton panier.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que't vas estruçar los ahars dens la tista.

[SE PRONONCE...]

Két baz éstrussa louz ahàs dénn la tisto.

[FRANÇAIS]

Venez, les enfants,
on va s'asseoir sur le tapis
on va chanter
je vais vous lire une histoire
on va se reposer avant d'aller manger

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Ça-vietz, mainatges,
que'n's vam assèder suu tapís
que vam cantar
que'vs vau léger ua istoèra
que'n's vam pausar abans d'anar minjar

[SE PRONONCE...]

Sabiét(s), maynadjés,
kéz bam assèdé sou tapis
ké bamm kanta
kéb bau léje u' istwèro
kéz bamm pawza abanns d'ana minnja

[FRANÇAIS]

Venez, on vous propose de :

faire de la peinture/des puzzles
de la pâte à modeler/de dessiner
d'aller jouer dehors/
de faire un gâteau pour l'anniversaire
de...

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

*Ça-vietz, que'vs prepausam de :
har pintrura/copacaps
pasta de modelar/de dessenhar
de v'anar divertir dehòra/
de har ua còca tà l'aniversari de...*

[SE PRONONCE...]

Sabié^t(s), kép prepawzamm dé :
ha pintruro/koupokaps
pasto de moudela/dé désségnà
de pana diberti dehoro/
de ha uo koko ta l'anibérsari dé...

[FRANÇAIS]

On va ranger les jouets de la crèche.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que vam estruçar los joguets de la ninoèra.

[SE PRONONCE...]

Ké bam éstrussa louz jouguéts de la ninwèro.

[FRANÇAIS]

**On va monter ensemble pour aller à la sieste /
On se prépare pour aller à la sieste.**

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

*Que vam pujar amassa tà anar har lo cluc /
Que'ns preparam tà anar har lo cluc.*

[SE PRONONCE...]

Ké bamm puja amasso tana ha lou kluk /
Kés préparamm tana ha lou kluk.

[FRANÇAIS]

Il faut mettre la blouse pour faire de la peinture.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que's cau hicar la blauda entà har pintrura.

[SE PRONONCE...]

Kés kaw hika la blaudo enta ha pintruro.

[FRANÇAIS]

Il faut peindre sur la feuille.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que cau pintrar sus la huelha.

[SE PRONONCE...]

Ké kaw pintrra sul la hwélyo.

[FRANÇAIS]

**On utilise le pinceau / le rouleau / l'éponge /
les mains / les doigts**

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

*Que's cau servir deu pincèu / deu rotlèu /
de l'esponja / de las mans / deus dits*

[SE PRONONCE...]

Kés kaw sérbi dou pinssèw / dou roullèw /
dé l'espounjo / de laz mas / douz dits.

[FRANÇAIS]

Quelle couleur veux-tu utiliser ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

De quina color e't vòs servir ?

[SE PRONONCE...]

Dé kino koulou ét bos sérbi ?

[FRANÇAIS]

Il faut se laver les mains / s'essuyer les mains.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

*Que's cau lavar las mans / eishugar (/boishar) las
mans.*

[SE PRONONCE...]

Kés kaw laba laz mas/ échuga(/boucha) laz mas.

[FRANÇAIS]

On fait chacun son tour.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que hètz au torn.

[SE PRONONCE...]

Ké hèt(s) aw tour.

[FRANÇAIS]

Veux-tu m'aider à nettoyer la table ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

E'm vòs ajudar (/aidar) a (/de) netejar la taula ?

[SE PRONONCE...]

Ém boz ajuda (/ayda/èyda) a (/dé) nétéja la tawlo ?

[FRANÇAIS]

Il ne faut pas manger la pâte à modeler/ la pâte à sel/ le sable...

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Ne cau pas minjar la pasta de modelar/ la pasta de sau/ lo sable...

[SE PRONONCE...]

Né kaw paz minja la pasto dé moudéla/ la pasto dé saw/ lou sablé...



Repas Repaish

[FRANÇAIS]

Venez / viens, nous allons à la “cracotte” / collation / repas / goûter

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Ça-vietz / ça-i, que vam tà la cracota / tau virahami / disnar / vrespèr

[SE PRONONCE...]

Sabié(s) / say, ké bamm ta la krakoto / tau birohami/din-na/brespè

[FRANÇAIS]

Vous pouvez vous asseoir / mettre votre serviette.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que'vs podetz assèder / hicar la tavalheta.

[SE PRONONCE...]

Kép poudét(s) assèdè / hika la tabalyéto.

[FRANÇAIS]

Veux-tu de l'eau ou de la tisane ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

E vòs aiga o tisana ?

[SE PRONONCE...]

É boz aygo ou tisano ?

[FRANÇAIS]

Veux-tu de la “cracotte” ?

des pâtes / du riz / de la purée / des légumes ?
 de la viande / du poisson/du jambon ?
 du fromage / des yaourts / de la compote ?
 de la pomme / poire / banane ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

E vòs cracota ?

*pastas / ris / purèa / legumes ?
 carn / peish / jambon ?
 hromatge / iogorts / compota ?
 poma / pera / banana ?*

[SE PRONONCE...]

É bos krakoto ?

*pastos / ris / purèo / légumés ?
 kar / péch / jambou ?
 roumadjé / yougours / koumpoto ?
 poumo / péro / banano ?*

[FRANÇAIS]

Je vais préparer ton biberon.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que't vau preparar lo biberon.

[SE PRONONCE...]

Két baw prépara lou bibérou.

[FRANÇAIS]

Est-ce que ça vous plaît ce repas ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

E'vs platz aqueste disnar ?

[SE PRONONCE...]

Ép plats akésté din-na ?

[FRANÇAIS]

En veux-tu encore ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

E vòs mei de... ?

[SE PRONONCE...]

É boz méy de... ?

[FRANÇAIS]

Veux-tu encore des... ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

E vòs mei de... ?

[SE PRONONCE...]

É boz méy dé... ?

[FRANÇAIS]

Tu n'as plus faim ? Vous n'avez....

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

N'as pas mei de hamí ? N'avetz...

[SE PRONONCE...]

Nas pam méy de hamí ? N'abét(s)...

[FRANÇAIS]

Tu n'en veux plus ? Vous n'en voulez plus ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Ne'n vòs pas mei ? Ne'n voletz pas mei ?

[SE PRONONCE...]

Ném bos pam méy ? Ném boulét(s) pam méy ?

[FRANÇAIS]

Veux-tu que je t'aide ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

E vòs que t'ajudi ? (/que t'aidi ?)

[SE PRONONCE...]

É bos ké t'ajudi ? (/ké t'aydi ?)

[FRANÇAIS]

As-tu terminé ? Avez-vous terminé ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

As acabat ? Avezt acabat ? (/As hèit ? Avezt hèit ?)

[SE PRONONCE...]

Az akabat ? Abét(s) akabat ? (/As hèyt ? Abét(s) hèyt ?)

[FRANÇAIS]

Je vais vous laver les mains et le visage.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que'vs vau lavar las mans e la cara.

[SE PRONONCE...]

Kéb baw laba laz mas e la karo.

[FRANÇAIS]

Je vais vous appeler si vous restez assis.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que'vs vau aperar se (/si) demoratz asseduts.

[SE PRONONCE...]

Kéb baw apera sé (/si) démourat(s) asséduts.

[FRANÇAIS]

On ne joue pas avec les verres !

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Ne's cau pas divertir dab los veires !

[SE PRONONCE...]

Nés kaw paz dibéerti dab(/dap) louz bényrés !

[FRANÇAIS]

Il faut rester assis jusqu'à la fin du repas.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que cau demorar asseduts dinc a la fin deu disnar.

[SE PRONONCE...]

Ké kaw démoura asséduts dinrk a la fi dou din-na.

[FRANÇAIS]

Veux-tu te servir tout seul ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

E't vòs servir solet ?

[SE PRONONCE...]

Ét bos séribi soulét ?

[FRANÇAIS]

Aimes-tu ? Tu n'aimes pas ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

*Aimas aquò ? N'aimas pas aquò ? /
E t'agrada (aquò) ? Ne t'agrada pas (aquò) ?*

[SE PRONONCE...]

Aymoz akò ? Naymos paz akò ? /
É tagrado (akò) ? Né tagrado paz (akò) ?

[FRANÇAIS]

Veux-tu goûter ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

E vòs tastar ?

[SE PRONONCE...]

Ét bos tasta ?

[FRANÇAIS]

Il faut mettre la serviette pour manger.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que's cau hicar la tavaltheta entà disnar.

[SE PRONONCE...]

Kés kaw hika la tabalyéto enta din-na.

[FRANÇAIS]

On se lave les mains avant de manger.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que's cau lavar las mans abans (/prumèr) de disnar.

[SE PRONONCE...]

Kés kau laba laz mas abanz (/prumèr) de din-na.

[FRANÇAIS]

Tu vas te nettoyer le visage avec le gant.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que't vas netejar la cara dab lo guant.

[SE PRONONCE...]

Két baz néteja la karo dab (/dap) lou gwann.

[FRANÇAIS]

Veux-tu m'aider à ranger les assiettes / les verres / les cuillères ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

E'm vòs ajudar (/aidar) a (/d') estruçar las assietas / los veires / las culheras ?

[SE PRONONCE...]

Ém boz ajuda (/ayda/éyda) a éstrussa (déstrussa) laz assiétos / louz bényrés / las kulyéros ?

[FRANÇAIS]

Tu peux jeter le pot de yaourt à la poubelle.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que pòdes getar lo pòt de iogort tà las lordèras.

[SE PRONONCE...]

Ké podés jéta lou pot dé yougour ta laz lourdèros.

[FRANÇAIS]

Tu peux te lever si tu as fini.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que't pòdes lhevar s' (/si) as fenit.

[SE PRONONCE...]

Két podés lyéba sas (/si yas) fénit.



[FRANÇAIS]

Essaye de manger avec la cuillère.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Essaja de minjar dab la culhera.

[SE PRONONCE...]

Éssajo dé minnja dab (/dap) la kulyéro.

[FRANÇAIS]

Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Qué minjam uei ?

[SE PRONONCE...]

Ké minnjam wéy ?

[FRANÇAIS]

Qui veut... ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Qui vòu... ?

[SE PRONONCE...]

Ki bow... ?

[FRANÇAIS]

On va manger. Qui a faim ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que vam disnar. Qui a hami ?

[SE PRONONCE...]

Ké bamm din-na. Ki a hami ?

[FRANÇAIS]

On va chercher le doudou et la sucette dans ton sac.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Que vam cuéller lo docinon e la shuqueta dens lo ton sac.

[SE PRONONCE...]

Ké bamm kwélyé lou doucinoù é la chukéto dénn lou tou sak.

[FRANÇAIS]

Veux-tu t'allonger ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

E't vòs ajacar ?

[SE PRONONCE...]

Et boz ajaka ?

[FRANÇAIS]

Veux-tu une histoire avant d'aller dormir ?

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

E vòs que't cond(/t)i ua istoèra abans d'anar dromir ?

[SE PRONONCE...]

É bos két kounndi (/kounnti) u' istwèro abanz dana droumi ?

[FRANÇAIS]

Il ne faut plus faire de bruit, c'est l'heure de dormir.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Ne cau pas meï har brut, qu'ei l'òra de dromir.

[SE PRONONCE...]

Né kaw pam méy ha brut, kék loro dé droumi.



Limites Limits

[FRANÇAIS]

Il est interdit de taper.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Qu'ei defendut de trucar.

[SE PRONONCE...]

Kéy défénndut dé truka.

[FRANÇAIS]

Il ne faut pas déchirer les livres.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

Non cau pas esquiçar los libes.

[SE PRONONCE...]

Nou kaw paz éskissa louz libés.

[FRANÇAIS]


Tu n'as pas le droit de monter sur les chaises.

[OCCITAN (BÉARNAIS)]

N'as pas lo dret de pujar sus las cadièras.

[SE PRONONCE...]

Nas paz lou drét dé puja sul las kadyèros.



Hypocoristiques Ipocoristics

Ce sont des termes affectueux, que tout parent pourra employer à dessein, en fonction des subtilités de la langue, pour investir le champ lexical de l'intimité avec son enfant.

arnapi / arnòpi (*n. m.*) | (= petit lézard) avorton

arratet, arratin, arratòt (*n.*) | petit rat

auseron, auseròt (*n. m.*) | petit oiseau

beròi (*adj., n.*), **berogin,**
berojòt, beroget (*adj., n.*) | mignon (*petit*)

canalheta (*n. f.*),
canalhon (*n. m.*) | canaillou
(en s'adressant à un enfant espiègle)

canhon (*n. m.*) | petit chien

causilhet (*n.*) | petite chose

chòi (*adj., n.*) | mon (*petit*) chéri

diablòt (*n. m.*) | diable (*petit*)

gualhardon (*adj.*) | robuste

har covina, har viéner

a la haut(/d)a | prendre un enfant sur les genoux

NB : covar = couver ; "har covina", littéralement "faire à la petite couveuse".
"haut(/d)a" : giron (quand on est assis).

leitina (*n. f.*) | lolo

menin (*n.*) | mon enfant

mimí (*n. inv.*) | mon (*petit*) chéri

nas de guit (*n.*) | (= nez de canard) polisson

orton (*n. m.*) | avorton

peceton (*n. m.*) | petite pièce

pesquiton (*n. m.*) | petit poisson (*pour un enfant éveillé*)

pistolet (*n.*) | petit trésor

poretòt (*n.*) | petit poulet


praubin ! (*adj., n.*) | mon/le pauvre ! (*pour plaindre*)

praubilhòt (*adj., n.*)
praubishon (*adj., n.*) | mon pauvre petit
(*pour plaindre*)

tesaurin (*n.*) | mon trésor

titin (*n.*) | mignon

Lexique
+
Lexic



accouchement | amainadada (n. f.)
parida (n. f.)

accoucher | amainadar (v. tr.), parir (v. tr.)

adaptateur tétine
pour bouteille | adaptader (n. m.) popilh
tà botelha

adolescence | adolescència (n. f.)

adolescent | adolescent (adj., n. m.)

adopter | adoptar (v. tr.)

adoptif | adoptiu (adj.), ahilhat (p. p. et adj.)

adoption | adopcion (n. f.), ahilhança (n. f.)

affection | afeccion (n. f.)

affectueux | afectuós (adj.)

âge | atge (n. m.), edat (n. f.)

agile | lèste (adj.), agile (adj.)

agir | har (v. int. et tr.) / har-s'i, agir (v. int.)

agiter (*ses bras*) | bracejar (v. int.)

agiter (*ses jambes*) | espernicar (v. int.)
arpatejar
espernabàter (v. int.)

agiter (*ses pieds*) | trepar (v. int.)
pediquejar
trepilhar (v. int.)

agiter (s') (*par terre*) | crapautejar (v. int.)

agneau | anheth (n. m.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

agneau | bè-bè

[ONOMATOPÉE / ONOMATOPÉA]

aïe ! (*douleur*) | ai ! (int.) aòu ! (int.)

aïe ! (*sensation vive de froid ou de chaud*) | ach ! (int.) acho ! (int.)

aîné | ainat (n. m.)

aînée (*soeur -*) | sòr (n. f.), ainada
chichié (Landes) (n. f.)
seror ainata (Aspe)

allaitement exclusif | aleitament exclusiu
aleitada exclusiva

allaitement mixte | aleitament mixte
aleitada mixta

allaiter | aleitar (v. tr.), balhar la popa

amour | amor (n. m.)

amusement | divertiment (n. m.)

an | an (n. m.)

ancêtre | davancèr (n. m.) ajòu (n. m.)

ange | anjo (n. m.)

animal | bèstia (n. f.) (fig.), animau (n. m.)

anneau de dentition | anèth de denticion
anèth de nhaspar

annulaire | anular (n. m.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

annulaire | micadit (n. m.)

anus | anus (n. m.)

applaudir | aplaudir (v. tr.), trucar de mans

apprendre | 1. apréner (v. tr.)
2. ensenhar, apréner (v. int.)

apprentissage | aprenedissatge (n. m.)
aprentissatge (n. m.)

arrière-grand-mère | arrèrmairana (n. f.)

arrière-grand-père | arrèrpairan (n. m.)

assistant(e) maternel(le) | ajuda (n.) mairau

[ONOMATOPÉE / ONOMATOPÉA]

atchoum ! | achà ! (int.)

attardé | endarrerit (adj.)

attends ! (*pour attirer l'attention sur un bruit*) | sho !

attention ! | atencion ! (int.), avisat !
avisatz-ve ! (v. p.)

auriculaire | auricular (n. m.)


[FAMILIER / FAMILIAR]

auriculaire | dit menin
horcadet (n. m.)

avion | avion (n. m.)

[FAMILIER / FAMILIAR]

avorton | hart de vâder



babil | babilh (n. m.)

babillage | babilhatge (n. m.)

babiller | babilhar (v. tr.)

babiole | pequinizada (n. f.) quincalha (n. f.)

babyblues | adirèr (n. m.) de nèn

babyphone | nenèfône (n. m.)

babygro | combinason (n. f.), atifatge (n. m.)

[ONOMATOPÉE / ONOMATOPÉA]

badaboum ! | patatrac ! (int.)

bafouiller | patolhar (v. int.)

[INTERJECTION / INTERJECCION]

bah ! | bò !

baignoire | banhader (n. m.), banhèra (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

baiser | micotet (n. m.), mic (n. m.)

balancelle | jumpana (n. f.), bombadera
gingadera ; dindoleta ;
porticadera (n. f.)

balancer | jumpar (v. tr.)

balançoire | jumpadera (n. f.)

balle | pelòta (n. f.)

ballon | balon (n. m.), pauma (n. f.)

ballon de rugby | veishiga (n. f.)

barbouillée (*qui a la figure*) | mostós (adj.)
brastós (adj.)

se barbouiller | mostejà's (v. p.)

barrière de sécurité | cleda (n. f.) de seguretat

bave | bava (n. f.)

baver | bavar (v. tr.)

bavette | baveron (n. m.)

baveux | bavassós (adj.)

bavoir | bavader (n. m.), bavèr
baveron (n. m.)

BCG | BCG (n. m.)

beau-fils | hilhastre (n. m.)

beau-père | pairastre (n. m.)

bébé | nèn (n.) nenè, fém. nenèra (n. m.)

bébé nageur | nèn nadaire

bécot | potet (n. m.) potic (n. m.)

bélier | marro (n. m.)

belle-fille (*fille du conjoint*) | hilhastra (n. f.)

belle-mère (*femme du père*) | mairastra (n. f.)

benjamin | benjamin (n. m.), escarralh
engranhon (n. m.)

berceau | brèç (n. m.) cua (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

berceau | ninà, ninon

bercer | breçar (v. tr.), aninar ;
cunherar ; jumpar (v. tr.)

berceuse | breçairòla (n. f.), cançon deu brèç
adromidera
sonsaina (n. f.)

bercement | aninada (n. f.)

biberon | biberon (n. m.) shuqueron (n. m.)

bibliothèque | bibliotèca (n. f.)

bien fait pour toi ! | eca-t'ac !

bilboquet | viraboquet (n. m.)

bille | canica (n. f.) bòla (n. f.)

[ONOMATOPÉE / ONOMATOPÈA]

bing ! | pim ! (int.)

bisaïeul | arrèrpairan (n. m.)

bisaïeule | arrèrmairana (n. f.)

bisou | poton (n. m.), potin(a) (n.)
mic(otet) (n. m.)

bisphénol A | bisfenòl A

[INTERJECTION / INTERJECCION]

bisque ! | bisca !

[INTERJECTION / INTERJECCION]

bisque-rage ! | nhica-nhaca !

bloque porte/tiroir/... | conhapòrta
conhatireta/... (n. m.)

blouse | blauda (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

bobo | mamau, mòmò

body | justet (n. m.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

boire | bobó

bonbon | bonbon (n. m.)

bonhomme de neige | pipòt (n. m.) de nèu
òmi (n. m.) de nèu
hantauma (n. m.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

bonjour | atià

bonnet | bonet (n. m.)

botte | bòta (n. f.)

bouc | boc (n. m.)

bouder | har lo mus
har lo pòt/potet ; har la suna
ponçoar (v. int.) ; fonhar (v. int.)

bouderie | sauça (n. f.) de mus ponçoada (n. f.)
fonhada (n. f.)
tisana (n. f.) de mus

boudeur | muset (n. m.), fonhaire (n. m.)

bouillie | harieta (n. f.)

boule de neige | torròca (n. f.) de neu

[ONOMATOPÉE / ONOMATOPÈA]

boum ! | patapom ! (*bruit de chute*)
pom ! (*bruit d'explosion*)

bourrique (*faire tourner en -*) | har temptar

bout de sein | cap (n. m.) de popa

bras | braç

bras

(*porter dans ses bras*) | portar (v. tr.)
a/dens la braça, au braçat

bras (*prendre un enfant dans ses -*) | hapar (v. tr.)

bras (*prendre un enfant et l'élever dans ses bras*) | hopar (v. tr.), har la hopa

bras (*remuer doucement les bras*) | braçotejar (v. int.)

bras (*remuer les bras*) bracejar (v. int.)

brassière | camison (n. m.), dolheta (n. f.)

bravo ! | òsca ! (int.), bèthlai ! (int.)

brebis | aulha (n. f.), oelha (Aspe)
òlha (Ossau) (n. f.)

[INTERJECTION / INTERJECCION]

brebis (*cri pour appeler les -*) | brrrrp ! ça-i ! (v. int.)


bredouille (*enfant qui - quand il commence à parler*) | badòc (adj.), barbolhet (adj.)

bronchiolite | bronquioliti (n. f.)

[FAMILIER / FAMILIAR]

bronchiolite | tehequèra (n. f.)

bûche de Noël | soc (n. m.) de Nadau



cabriole | capihona (n. f.), cuulhevèt (n. m.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

caca | cacà (int.), fa (int.)

cache-cache | coteta (n. f.)

(caché/coucou ! = Coteta / Ací que soi !)

cache-cache | (*jouer à -*) har aus estujòus
har a las esconetèras

cache-prise | estujapresa (n. m.)
emparapresa (n. m.)

cadet | capdèth, fem. : capdèta, capdèra

caïd (*faire le -*) | har de l'òmi, har deu mèrlo

cajoler | amigalhar (v. tr.), vesiadejar (v. tr.)

cajolerie | amigalhas (n. f. pl.), vesiadís (n. m.)

cale-bébé | acotanèn (n. m.)

câlin (adj.) | gaimant (adj.), engalin, calinós (adj.)

câlin (n.) | gaimanton (n. m.)

câliner | har amigalhas, gaimantejar (v. tr.)

canaille | fripon (n. m.), guset (n. m.)

canal lactifère | canau (n. f.) lactifèra

canard | guit (n. m.)

[INTERJECTION / INTERJECCION]

canards (*cri pour appeler les -*) | guit ! guit ! guit!
tiron ! tiron !

[INTERJECTION / INTERJECCION]

canards (*cri pour appeler les petits -*) | guiton ! guiton !

candidose | candidòsi (n. f.)

caprice | caprici (n. m.), tèma (n. f.)

capricieux | capricíos (adj.)

capricieux (*il est -*) | qu'ei de quan voi

caressant | bailinaire (adj.), careçant (adj.)

caresse | bailada (n. f.), careça
gausialha (n. f.)

caresse (*sur la joue*) | tanteta (n. f.)

caresser | bailar (v. tr.), bailinar ; careçar (v. tr.)

carnet de santé | quasernet (n. m.) de santat

carte | carta (n. f.)

carte (jouer aux cartes) | har a las cartas

cauchemar | (maishant) saunei (n.m.)
pantaish (n. m.), mausom (n. m.)

Cendrillon | Brasoqueta (n. f.)

cerf-volant | agrua (n. f.), volant (n. m.)

chaise | cadièra (n. f.)

chaise d'enfant | cadieron (n. m.)

chaise haute | cadièra (n. f.) hauta

chanceler | abrincolar (v. int.)

chancelière | cauhapè (n. m.)

change | cambi (n. m.), mudada (n. f.)

chapeau | capèth (n. m.), chapèu (n. m.)

chaperon (*le Petit C. Rouge*) | lo Capuletòt Roi

chassie | laganha (n. f.)

chassieux | laganhós (adj.)

châssis | encastre (n. m.) quadre (n. m.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

chat | mino-mino

[INTERJECTION / INTERJECCION]

chat (*cri pour arrêter le -*) | fut ! (int.)

chatouille | calica (n. f.), gratilha (n. f.)
shagòta (n. f.)

chatouiller | har calicas gratilhar (v. tr.)
shagotar (v. tr.)

chatouilleux | calicos (adj.), gratilhós (adj.)

chauffe-biberon | cauhabiberon (n. m.)
cauhashuqueron (n. m.)

chaussette | cauceta (n. f.)

chausson | cauçón (n. m.)

chaussure | cauç(ad)ura (n. f.), sabaton (n. m.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

chaussure | pepè (n. m.), babà (n. m.)

chemise d'enfant | camison (n. m.)

chemisier | blosa (n. f.)

chenapan | crepaut (n. m.), sapo (n. m.)

cher | car (adj.)

cher (*mon - papa*) | papà men

chéri | voir cher et rubrique «hypocoristiques»

chérir | vesiar (n. m.)

chétif | esclet (adj.)

cheval | chivau (n. m.)

cheval (*fantastique, qui emporte ceux qui le rencontrent la nuit*) | holet (n. m.)

chèvre | craba (n. f.)

[FAMILIER / FAMILIAR]

chiard | monard (n. m.)

[INTERJECTION / INTERJECCION]

chien (*cri pour arrêter le -*) | demora ! (v. int.)
passa (v. int.) ! tà casa !

chiffon | perrec (n. m.)

chipie | monarda (n. f.)

chouchou | vesiadet (adj. , n.)

choyé | poponat (p. p., adj.)
coconejat (p. p., adj.)

choyer | poponar (v. tr.), coconejar (v. tr.)

[INTERJECTION / INTERJECCION]

chut ! | sho ! (int.)

ciseaux | cisèus (n. m. pl.)

claque | cohat (n. m.), teca (n. f.)

claquer | har clac

cloche-pied (à) | a chancapè, a sautapè
a saut d'agaça

coccinelle | vòlamaria (n. f.), vòlavidau (n. m.)

cochon | pòrc (n. m.), «atau que s'apèra», *formule qu'on ajoute par euphémisme, le mot pòrc étant considéré comme grossier ; on appelle aussi le porc, toujours par euphémisme, lo mos-sur (n. m.)*

[ONOMATOPÉE / ONOMATOPÈA]

cocorico | cacaracà (int.), quiquiriquí (int.)

cocotte | pipira (n. f.)

cododo | conònò (n. m.), conanai (n. m.)

cœur (mon petit -) | coret (n. m.),
men corishon (n. m.)

cœur (savoir par -) | saber de cap

coin lecture | cornèr (n. m.) lectura

colin-maillard | clucas (s.f. pl.),
pechicacuu (n. m.)

coliques | colicas (n. f. pl.)

[FAMILIER / FAMILIAR]

coliques | caguèra (n. f.) (fam.)

collants | colants (n. m. pl.), ajustats (n. m. pl.)

colle | pega (n. f.), còla (n. f.)

colostrum | colòstrum (n. m.)

[FAMILIER / FAMILIAR]

colostrum | luishon (n. m.)

comédie (*jouer la -*) | har la comedia

complément | complement (n. m.)

conception | concepcion (n. f.)

conte | cond(/t)e (n. m.)

coq | hasan (n. m.), poth (n. m.)

coqueluche | cocolucha (s. f.), cacarucha (s. f.)

coques recueille-lait | coscolhas amassalèit

coquille | cresc (n. m.), clesc (n. m.)

coquin | coquin (n.), pelieròt (n.), pirolet (n.)

correction | castigada (n. f.), mandrilhada (n. f.)

corriger | castigar (n. f.)

cosleeping | codromir (n.m.)

cosy | carrejanèn (n. m.)

[INTERJECTION / INTERJECCION]

cot-cot | carac

coton | coton (n. m.)

couche | paneth (n. m.) bajòu (n. m.) ; lava (n. f.)

[INTERJECTION / INTERJECCION]

couché ! (*chien*) | ajaca't !

coucou ! | cocó ! (int.) hohó ! (int.)

couette | cosna (n. f.), plumion (n. m.)
cornò (Ossau)

couffin | cofin (n. m.)

[INTERJECTION / INTERJECCION]

couic ! | coïc !

coup | truc (n. m.), patac (n. m.)

[FAMILIER / FAMILIAR]

coup | pet (n. m.)

courir (*la prétantaine*) | córrer la patantèna, córrer Sagòrra, Magòrra e lo Mont de Marsan

cousin | cosin (n. m.)

cousine | cosia (n. f.)

coussin | coishin (n. m.)

coussin

d'allaitement | coishin (n. m.) d'aleitar
coishin (n. m.) tà balhar la popa

coussinet

d'allaitement | coishinet (n. m.) d'aleitament
coishinet (n. m.) d'aleitada

couver (*jeu*) | coar (v. int.)

couverture | cobèrta (n. f.), manta, apriga (n. f.)

[ONOMATOPÉE / ONOMATOPÉA]

crac ! | crac !

craché (*tout -*) (*ressemblant*) | tot menat (adj.)

crayon de couleur | gredon (n. m.) (de) color


crécelle | carrascla (n. f.)

crèche | (d'enfants) ninoèra (n. f.)
(de Noël) presep (n. m.)

crèche collective | ninoèra collectiva (n.f.)

crèche familiale | ninoèra familiau (n.f.)

crèche parentale | ninoèra parentau (n.f.)



crédule | ninòi (adj.), credule (adj.)

crevasse | picon (n. m.), seda (n. f.)

cri | crit (n. m.)

criailler | cridascejar (v. int.)

crier | cridar (v. int. et tr.)

croc-en-jambe | dravada (n. f.)
entercamada (n. f.), camaliga
travadèra (Ossau)

croissance | pravada (n. f.)

croix | crotz (n. f.)

croquemitaine | babau (n. m.), Ramponon
barbacuja (n. m.)

croquemitaine femelle (*sorte de -*) | baba (n. f.)
Camacruda (n. f.), crosse crôça (n. f.)

croûte (*de lait des bébés*) | cristalas (n. f. pl.)
mossada (n. f.)

[ONOMATOPÉE / ONOMATOPÈA]

cui-cui | piu-piu

cuisine | cosina (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

culcul | cucuu (n. m.), culin (n. m.)
chochon (Armagnac & Chalosse) (n. m.)

culotte | culòta (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

dada | cavalet (n. m.), cavalon (n. m.)

dames | damas (n. f. pl.)

dames (*jouer aux -*) | har a las damas

dangereux | dangerós (adj.)

danser | dançar (v. int.)

dé | dat (n. m.)

débile léger | pegòt (adj.
et n.), feblòt (adj. et n.)

debout | de pès, dret (adj.)

debout (*se tenir -*)
(*en parlant d'un enfant en bas âge*) | har camas

débrouillard | cebet (adj.)

déculotter | desculotar (v. tr.), desbragar (v. tr.)

dégourdi v. éveillé | dégourdi (*enfant -*)
parratet (n. m.)

délivrance / délivre | desliure (n. m.)
segunts (n. m. pl.)

démailloter | desbajolar (v. tr.), destrocerar (v. tr.)

démangeaison | prudèra (n. f.), gratèra (n. f.)

demi-frère | f(/h)rairastre (n. m.)
f(/h)rair de mieitat

demi-soeur | sorastra (n. f.), sòr de mieitat

dent | dent (n. f.) (incisive ou canine)
caishau (n. m.) (molaire)
dentina / denteta / dentòta (n. f.) ;
caishalet / caishalin / caishalòt (n.m.)

dent de lait | dent de lèit, lairon (n. m.) deu pan

dermatose | dermatòsi (n. f.)

dernier (*d'une famille*) | darreron (n. m.)

[FAMILIER / FAMILIAR]

dernier (*d'une famille*) | escarrasac (n. m.)
coanid (n. m.)

derrière | tafanari (n. m.)

[FAMILIER / FAMILIAR]

derrière | darrèr (n. m.) de casa

dés (*jouer aux -*) | har aus dats

désobéir | desobedir (v. int.), desaubedir (v. int.)

désobéissant | desobedient (adj.)
desaubedient (adj.)

désordre | desestruç (n. m.), mauestruç (n. m.)

désordre (*tout est en -*) | de / en palhapeu

développement | prava (n. f.), creishença (n. f.)

diable (*petit*) | diablòt (n. m.)

diable au corps

(*avoir le -*) | estar de la pèth de Cohet
estar endemoniat

dindon | polòi (n. m.)

dînette (*jeu*) | cosineta (n. f.)

[ONOMATOPÉE / ONOMATOPÉA]

ding-dong | din-dan

dissipé | trebatent (adj.), perbatent (adj.)

diversification | diversificacion (n. f.)

divertir | divertir (v. tr.)

divertissement | divertiment (n. m.) (*fête*)
guèuda (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

dodo | nònò, nanai, lolina, ninon

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

dodo (*aller au -*) | anar tau nanai, anar har lolina

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

dodo (*faire*) | har nònò, har nanai
har ninon
har lolina

dodu | sarcit (adj.), mistoflet (adj.)

[FAMILIER / FAMILIAR]

dodu (*enfant -*) | tonholet (n.)

doigt | dit (n. m.)

[FAMILIER / FAMILIAR]

doigts

(*les cinq - de la man*) | los apòstols
las cinc shardinas

doigts (*taper sur les -*) | dar sus las unglas

domino | domino (n. m.)

domino (*jouer aux -*) | har aus dominos

dorloter | amanhagar (v. tr.), coconejar (v. tr.)

dormir | dromir (v. int.)

[INTERJECTION / INTERJECCION]

doucement ! (*moins vivement,
moins brusquement*) | doceja ! (hè) a tot docç !
a docetas !
a docinas !

doucement ! (*moins fort,
moins de bruit*) | doçament ! (adv.), a shualetas
a shualinas (loc. adv.)

doucement ! (*moins vite*) | (mei) a plaser (loc. adv.)

douceur (*friandise*) | boniqueria (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]


doudou | docinon (n. m.), monifla (n. f.)
moniflet (n. m.)

douleurs

de l'enfantement | esgessidas (n. f. pl.)
espremesons (n. f. pl.)

drap | linçòu (n. m.)

DTPolio | DTPòlio



eau | aiga (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

eau | mama

échapper (s') | escapà's (v. p.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

échapper (s') | har escaponhas

écharpe | (ei)sharpa (n. f.)

écharpe porte-bébé | bancau (n. m.)

échelle

(*faire la courte -*) | har l'escaleta, har pontaricas

école buissonnière | escòla panada (n.f.)

écoute bébé (*babyphone*) | escotanèn (n. m.)

écureuil | esquiròu (n. m.)

eczéma | eczèma (n. m.)

éducation | educación (n. f.)

éduqué | educat (p. p. et adj.)
escoliat (p. p. et adj.)

éduquer | educar (v. tr.), escoliar (v. tr.)

élévé | ensenhat (p. p. et adj.), amuishat
après (p. p. et adj.)

élèver (*donner les soins nécessaires au développement ; former*) | neurir (v. tr.)

élèver (*former ; - bien ou mal*) | ensenhar (v. tr.)
amuishar (v. int.)
apréner (v. tr.)

embrasser | potoar (v. tr.), potonejar (v. tr.)
(faire la bise) har los pòts

embryon | embrion (n. m.)

emmailloter | trocerar (v. tr.), emborrassar (v. tr.)

encore un peu | enqüèra drin, drin mei

endormir (s') | adromí's (v. p.), gahar lo dromir

endormir (s') (*lutter contre le sommeil*) | anonà's

énervé | esnerviat (p. p., adj.), engerc (adj.)
temptat (p. p., adj.)

enfance | enfança (n. f.)

enfance (retomber en -) | mainadejar (v. int.) amainadí's (v. int.) ; tornar los días

enfant | mainatge (n. m. et mot générique pour l'enfant en général), mainat (n. m., pour les enfants de sexe masculin seulement), mainada (n. f., pour les enfants de sexe féminin seulement) dròlle (n.) còishe (Landes) (n.m., voir fille)

enfant (petit -) | parvolet (n.), chin (n.) poquet (n.)

enfantement

(douleurs de l'-) | esgessidas (n. f. pl.) espremesons (n. f. pl.)

enfanter | amainadar (v. tr.)

enfantillage | mainaderia (n. f.), mainadèr (n. f.)

enfantin | mainatgenc (adj.)

enfants | mainadèr (n. m.), mainadèra (n. f.)

les enfants (*frères et soeurs*) | la familia
los mainatges

enfants (*avoir x enfants*) | avé'n x de familia

engeance | minjança (n. f.), garmautèr (n. m.)

engendré | engendrat (p. p.)

engendrer | engendar (v. tr.)

engorgement | engorjament (n. m.)

enseignement | ensenhamant (n. m.)

enseigner | ensenhar (v. tr.)
(*pour une chose en particulier*) assabentar (v. tr.)

entête | caborrut (adj.), cabòrro (adj.)

entêtement | caborrudèr (n. m.), caborrèr (n. m.)

entêter (s') | encaborrí's (v. p.)

envieux | envejós (adj.)

épaules (*porter sur les -*) | portar suu còth

épeler | letrejar (v. tr.)

éponge | esponja (n. f.)

épouvanter | espaventar (v. tr.), esglasiar (v. tr.)

érythème fessier | eritèma fessèr
arrojor (n. f.) deu currotet

escabeau | escabèth (n. m.)
escabèla (*plus grand que l' escabèth*)

escalier | escalèr (n. m.)

escargot | escargòlh (n. m.), carcòlh (n. m.)

espiègle (adj.) | coquinet (adj.), maluquet (adj.)

espiègle (*enfant*) | pebe (n. m.), sacripandet
estiflet (n.)

espièglerie | coquineria (n. f.), maluquèr (n. m.)
sacripanderia (n. f.)

éteindre | estupar (v. tr.), esténher
escantir
tuar (v. tr.)

éternuer | esternudar (v. int.)

étourdi | esparvolat (p. p., adj.)


étrennes | estreas (n. f. pl.)

éveillé | esberit (adj.), escahit (adj.)

éveillé (*enfant -*) | pesquiton (n. m.)

exemple | exemple (n. m.)

exemple (*donner l'-*) | dar la mustra



fable | faula (n. f.)

face (*pile ou -*) | v. pile

faible (*en général*) | feble (adj.)

faible (*physiquement*) | flac (adj.)

faim | hamí (n. f.)

fauteuil | fautulh (n. m.)

favoritisme | favoritisme (n. m.)

fée | hada (n. f.), encantada (n. f.)

fermer les yeux (*pendant que les autres se cachent, au jeu de cache-cache*) | clumar (v. int.)

fessée | pampada (n. f.), desculotada (n. f.)

fesses (*chute sur les -*) | cuuplatat (n. m.)
cuuplatada (n. f.)

fesses (*tomber sur les -*) | cuuplatar (v. int.)

feuille de papier | huelha (n. f.) de papèr

feutre | feutre (n. m.)

fille (*du père et de la mère*) | hilha (n. f.)

fille (*enfant de sexe féminin*) | mainada (n. f.)
dròlla (n. f.)
coisharda (*Landes*) (n. f.)

fille (*jeune -*) | gojata (n. f.)

fillette | mainadeta (n. f.), drolleta (n. f.)

fils | hilh (n. m.)

fiston | hilhòt (n. m.)

fœtus | fètus (n. m.)

fontanelle | moth (n. m.) deu cap

fou (*faire le -*) | har deu pèc

Fouettard (*le père -*) | babau flingaire

four | horn (n. m.)


frapper | trucar (v. tr.)

frère | hrair (n. m.), frair (n. m.)

frère (*petit -, frérot*) | hraiòt (n. m.)

friandise | bonqueria

frimousse | muset (n. m.)



[FAMILIER / FAMILIAR]

gaga | repepiaire (adj., n.), pegòt (adj. n.)

galipette | culhevet (n. m.), estornacuu (n. m.)

galopin | sarpat (n. m.), banditòt (n. m.)

gamin | drollet (n. m.), gafet (n. m.)

gamine | drolleta (n. f.), gafeta (n. f.)

gant | g(u)ant (n. m.)

garçon | mainat (n. m.), dròlle (n. m.)
còishe (n. m.)

garçonnet | drollet, drollòt (n. m.)
gojatet, gojatòt (n. m.)

garde (*avoir la - d'un enfant*) | guarda

garnement | pustac (n. m.), pusteth (n. m.)

gâté | vesiat (p. p., adj.), viciat (p. p., adj.)

gâter | vesiar (v. tr.), viciar (v. tr.)

gâterie | vesiadura (n. f.)

gazouiller

(*en parlant des enfants*) | lalejar (v. int.)
cascalhar (v. int.) (Gers)

gazouiller

(*petit enfant qui commence à -*) | rossinholet (n. m.)

gémir | gemir (v. int.)

gemissement | gemit (n. m.)

gencive | anhiva (n. f.)

genou | jolh (n. m.)

genoux (*dans venir sur les -*) | hauta (n. f.),
hauda (vallées Ossau, Aspe, Barétous) (n. f.)

gifle | cohat (n. m.), teca (n. f.)

gigoter | arpatejar (v. int.)

gigoteuse | bolegueta (n. f.)

giron | hauta (n. f.),
hauda (vallées Ossau, Aspe, Barétous) (n. f.)

[ONOMATOPÉE / ONOMATOPÉA]

glouglou (*cri du dindon*) | glo-gloc

[ONOMATOPÉE / ONOMATOPÉA]

glouglou (*personne qui boit*) | glo-glo
gnangnan, nhau-nhau (adj.)

gommette | gometa (n. f.)

gosse | dròlle (n. m.), còishe (*Landes*) (n. m.)

gosse (*sale -*) | tròç de pelièr

goupillon biberon | isòp biberon

gourmand | gormand (adj.)

gourmand (*enfant*) | paderòt (n.)

gourme | gorma (n. f.)

gouttes | gotas (n. f. pl.)

grand-mère | mairana (n. f.), mairbona (n. f.)

grand-oncle | granonco (n. m.)

grand-père | pairan (n. m.), pairbon (n. m.)

grand-tante | grantanta (n. f.)

grandir | vàder gran, hè's gran, pravar
créisher (v. int.)

grandir (*en taille*) | estirà's (v. p.)

grands-parents | grans-parents (n. m. pl.)
grans pair e mair

grassouillet | grassotet (adj.), grassotòt (adj.)

grenouillère | pelhòt (n. m.), combinason (n. f.)

gribouillette | tiraborra (n. f.)

grimacier | grimacèr (adj.), grimaçós (adj.)
monardet (n.)

grincheux | rencuraire (adj.), engèrc
gribanh (adj.)

gringalet | lanchire (adj. et n.m.)
shishangle (n.)
chic de causa (*Ossau*)

grogner | ronhar (v. int.), marronar
morganhar
arroganhar (v. int.)

grognon | ronhaire (adj. et n.), marronaire
morganh
arroganh (adj. et n.)

[ONOMATOPÉE / ONOMATOPÉA]

groin-groin | gronh-gronh

gronder | cridar (v. tr.)


groupe (*nombreux*) | ahoalh (n. m.), eishami (n. m.)

groupe (*petit*) | escabòt (n. m.)

groupe (*plus grand*) | arramat (n. m.)

[ONOMATOPÉE / ONOMATOPÉA]

guili-guili | (ca)calicas !



habiller | vestir (v. tr.), apelhar (v. tr.)

halte-garderie | guarderia (n. f.)

hamac | amac (n. m.)

hardi | hardit (adj.), atrevit
(éffronté) descarat (p. p. et adj.)
esgahit (*Ossau*)

héritier | eretèr (n.)
 (Landes) artèr (n.)
 (Ossau) eiretet (n.)

hocher (*la tête*) | capejar (v. int.), senar (v. int.)

hochet | cascavelon (n. m.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

hochet | drin-drin

homme (*jeune -*) | gojat (n. m.)

hoquet | sanglòt (n. m.)


[INTERJECTION / INTERJECCION]

hou ! | ho !

[INTERJECTION / INTERJECCION]

hou-hou ! | hèp !
 (tutoiement) hòu !
 (vouvoiement) hèi !

humidificateur | umidificador (n. m.)



ictère | ictèr (n. m.)

[FAMILIER / FAMILIAR]

ictère | jaunissa (n. f.)

imagier | imatgèr (n. m.)

impertinent | impertinent (adj.)

[FAMILIER / FAMILIAR]

index | dit shucader, gosta-la-sauça talhapan (n. m.)

insecte | insècte (n. m.) (pop.)
 barbòu (n. m.)
 barbòla (n. f.) (*plus grand que le barbòu*)

instructif | instructiu (adj.)

instruction | instruccion (n. f.)

instruire | instrusir (v. tr.), escoliar (v. tr.)
 apréner (v. int.)


instruit | instrusit (p. p.), après (p. p.)

insupportable (*enfant -*) | poson (n. m.)

interphone | interfòne (n. m.)

interphone bébé (*babyphone*) | escotanèn (n. m.)

intrépide | aborrit (p. p. et adj.)
 atrevit (p. p. et adj.)



jaloux | gelós (adj.)

jambes (*petit enfant qui commence à se tenir sur ses -*) | cebet (n.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

japper har hiu-hau

jardin d'enfants | jardin (n. m.) de mainatges

jaunisse | jaunissa (n. f.)

jeu | jòc (n. m.)

jeune | joen (n. et adj.)

jeunesse | joenessa (n. f.), (*état*) joentut (n. f.)

joli | beròi (adj.), polit (adj.)
(*exclamation*) bèthlai ! (int.)

jouer | divertí's (v. p.), jogar (v. int.)
(*suivi du nom du jeu*) har a

jouet | jouet (n. m.), joguina (n. f.)

joujou | lalai (n. m.), lilòi
gegè
gigís (n. m.)


jucher (se) | apità's (v. p.), aporà's (v. p.)

jumeau | besson (n. m), miejon (n. m.)

jumelle | bessona (n. f.), miejona (n. f.)

jument | cavala (n. f.), gèg(u)a (n. f.)
geuga (*Ossau*) (n. f.)

jupe | jupa (n. f.), pelha (n. f.)



lait | lèit (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

lait | lòlò (n. m.)

lait 1er âge | lèit 1èr atge

lait 2ème âge | lèit 2au atge

lait anti-reflux | lèit antirebòc

lait de croissance | lèit de creishença

lait de suite | lèit de seguida

lait de toilette | lèit de lavar

lait hypoallergénique | (HA) lèit ipoalergenica

lait maternel | lèit mairau

lait maternisé | lèit maternizada

laitage | leitatge (n. m.)

lambin | longainèr (adj. et n.), lampoinèr (spéc. à un enfant) lentòt (adj. et n.)

lamie | làmia (n. f.)

landau | landau (n. m.), boguet (*Ossau*)

lange | paneth (n. m.), bajòu (n. m.)
lava (*montagne*) (n. f.)
panèth (*Bigorre*) (n. m.)

langue | lenga (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

langue | lengon (n. m.)

lapin | lapin (n. m.), conilh (n. m.)

larme | lagrema (n. f.), larma (n. f.) ;
(*pleurer à chaudes -*) esplorassà's (v. p.)

larmes | (*se mouiller de -, en parlant des yeux*)
engorgossí's (v. p.), engorgà's (v. p.)

lave-linge | lavapelha (n. m.), lavaharda (n. m.)

layette | pelhons (n. m. pl.), hardeta (n. f.)

leçon (*faire la -*) | har la leçon, catequizar (v. tr.)

lessive (*faire la -*) | (har la) bugada (n. f.)

lessive (*produit*) | leishiva (n. f.)

lingette | tavalhet (n. m.)

liniment | liniment (n. m.)

lit | lheit (n. m.)

lit parapluiepliant | lheit plegadís

livre | libe (n. m.)

lobe | lòbe (n. m.)

[FAMILIER / FAMILIAR]

lobe | mameron (n. m.), penderilhon (n. m.)

locomotive | locomotiva (n. f.)

lolo | leitina (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

lolo | lòlò

loup | lop (n. m.), au - ! : viahòra lop !


louistic | gabilat (n. m.), merlat (n. m.)

lune | lua (n. f.)

(image que l'on croit voir dans la -) l'òmi dens la lua

lutin | hadet (n.), drac (n. m.)

lymphangite | linfangiti (n. f.)



maillot | troceron (n. m.), borressa (n. f.)

main | man (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

main | manon (n. m.), manòta (n. f.)

mains (*marcher sur les -*) | har la candeleta

mains (*se dresser sur les -*) | har la candela
majeur, dit màger

maladie | malaudia (n. f.), malautia (n. f.)

maladroït | desestruc (adj.), estròç (adj.)

malpropre (*enfant -*) | haudrèc (n. m.)

maltrai^{ter} | matractar (v. tr.), mautocar (v. tr.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

maman | mamà, mamair

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

mamie | voir *mémé*

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

manger | har ham

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

manger (*chose bonne à -*) | ma-mam, nha-nham

manteau | manto (n. m.)

manteau (*avec de la fourrure*) | pelissa (n. f.)

marchepied enfant | pausapè (n. m.) nèn

marcher (*bretelles pour soutenir l'enfant qui commence à -*) | anaderas (n. f. pl.)

marcher (*commencer à en se servant d'appuis*) | anar per las emparas

marcher (*enfant qui commence maladroitement à -*) | pataqueta (adj. . et n.)

marcher (*petit enfant qui commence à -*) | pederiquet (n.)

marelle | chancapè (n. m.), seminari (n. m.)
pairòla (n. f.)

marionette | monaqueta (n. f.), marioleta
marmoneta
nina (n. f.)

marmaille | mainadalha (n. f.), monardalha (n. f.)
canalhèr (n. m.)

marraine | mairia (n. f.)

mastite | mastiti (n. f.)

matelas (*de berceau*) | capceron (n.m.)

matelas à langer | capceron (n. m.) de trocar
capceron d'abajolar
capceron de mudar

méchant | ma(/e)ishant (adj. . et n.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

mémé | maiòta (n. f.), mameta
memé
maion (n. f.)
nana (*Aspe*)
menina (*Gers*) (n.f.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

menotte | maneta (n. f.), manina (n. f.)
manon (n. m.)
manòta (n. f.)

mère | mair (n. f.)

meuble à langer | móble (n. m.) de troçar
móble d'abajolar
móble de mudar

[ONOMATOPEË / ONOMATOPÉA]

meuh ! | mah !

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

miam-miam | ham-ham, nha-nham
(mina-) minam (*sucré*)
minham (*viande*)

miauler | miaular (v. int.), nhacular (v. int.)

mignon | berogin (adj. et n.)

mignon (*mon -*) | lo men beròi boçon
lo men beròi chicolin
lo men beròi corivet/causilhet

mignonne (*ma -*) | perlata (n. f.), pampoleta (n. f.)

[INTERJECTION / INTERJECCION]

mince ! | mince !

minet, minou | minin (n. m.), minon (n. m.)

mineur | menor (adj.)

minorité | minoritat (n. f.)

molaire | caishau (n. m.)

molleton (*de berceau, en laine*) | borrasseta (n. f.)

molleton (- pour l'enfant au berceau) | cüèr (n. m.)
cüèra (n. f.)

monde (*venir au -*) | viéner au monde, viéner a la lutz

monstre | mostron (n.)

moquer (*se*) | trufà's de (v. tr.)

morceau | tròç (n. m.), bocin
(tranché) talhuc (n. m.)

morceau (*manger un -*) | minjar un nhac

mort subite du nourrisson | mort sopita deu nin

morve | moquira (n. f.)

morveux | moquirós (adj.)

[FAMILIER / FAMILIAR]

morveux | merdosòt (adj. , n.)

mouche bébé | mocanèn (n. m.)

ouve (*faire la -*) | har lo potet, har lo pòt


moutard | mostós (adj.)

mouton | moton (n. m.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

mouton | bèbè

muguet | passerias (n. f. pl.)
gavarrons (n. m. pl.)



nacelle (*auto*) | bascòja (n. f.) (*auto*)

nain | nan (n.)

naissance | ne(/a)ishença (n. f.), vaduda (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

nez | nason (n. m.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

nez (*crotte de -*) | caquinha (n. f.), lopinet (n. m.)

nez (*froncer le -*) | nasitortear (v. int.)

nichée (*d'enfants*) | mainadada (n. f.)
coada (de mainatges) (n. f.)

nid d'anjo | nid (n. m.) d'anjo

noix (*avec son écale, sur l'arbre*) | nòga (n. f.)

noix (*prête à manger*) | esquilihòt (n. m.)

nounou | hilhoèra (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

nounou | nonon

nounours | orseton (n. m.)

nourri | neurit (adj.)

nourrice | neuriça (n. f.)
(qui allaite) mair de popa
(qui garde un enfant) neuricèra (n. f.)


nourricier | neuricèr (adj.)

nourrir | neurir (v. tr.), pèisher (v. tr.)

nourrisson | neurigat (n. m.), neuriç (n. m.)

nourriture | viòca (n. f.), minjar
dequé (n. m.)

nouveau-né | fresc vadut/nascut, parvolet (n.)



obéir | créder (v. tr.), aubedir (v. tr.)
(- au doigt et à l'oeil) créder au mot
arrecar de dret

obéissant | aubedissent (adj.)

objet transitionnel | objècte (n. m.) transicionau

oeil (*nettoyer les -*) | deslaganhar (*ôter les chassies*) (v. tr.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

œuf | ueueu, còcòi

ogre | becut (n.)

oie | auca (n. f.)

[INTERJECTION / ||INTERJECCION]

oies (*cri pour appeler les -*) | liron ! liron !, lilit ! lilit !
guiro ! guiro !

[INTERJECTION / ||INTERJECCION]

oies (*cri pour appeler les petites -*) | bibiu ! bibiu!

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

oiseau | chiu-chiu tiu-tiu
piu-piu

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

oisillon | tití

oncle | onco (n. m.), oncle (n. m.)

oreille (*tirer les -*) | estirar las aurelhas eishaurelhar

oreillons | aurelhons (n. m. pl.), mau aurelhèr
cachardas (*Gasc. Mar.*) (n. f. pl.)

orphelin | orfan(/l)in (adj. et n.)
orfanèu, -èla (Gers) (adj. et n.)

osselets | ossets (n. m. pl.)
peiretas (n. f. pl.)
(Aspe) muflas (n. f. pl.)


osselets (*jeu apparenté aux -*) | gahets (n. m. pl.)

[INTERJECTION / ||INTERJECCION]

ouille ! | ai ! ai, ai ! ; ah ! ; àou !

[INTERJECTION / ||INTERJECCION]

ouilouillouille ! | aiaiai !



paisible | pasible (adj.), tranquille (adj.)

paix (*fiche-moi la -*) | dèisha'm estar

pâle (*enfant*) | blanquishòt (adj.)

pantalon(s) | pantalon(s) (n.m. / n. m. pl.)

papa | papà, papair

papillon | parpalhòu (n. m.), parpalhon (n. m.)

papy | voir *pépé*

parc bébé | parc (n. m.) de nèn

parc sur roues | corredera (n. f.)

pareil | parièr (adj.)

parent | parent (n.)

parenté | parentat (n. f.), tanhents (n. m. pl.)

parents | parents (n. m. pl.), pair e mair

parler | parlar (v. int.)

parler (*commencer à -*) | motejar (v. int.)
devisotejar
parlotejar

parrain | pairin (n. m.)

parties génitales | partidas (n. f. pl.) genitaus

[ONOMATOPÉE / ONOMATOPÉA]

patatas ! | parrabast !, pataflau
patatràs

pattes (*être à quatre -*) | estar a garrapas

pattes (*marcher à quatre -*) | anà'n a garrapas

pauprre (*le -*) ! | praubin ! (adj. et n.)

peigner | pientar (v. tr.), pintoar (Gers) (v. tr.)

peignoir bébé | rauba (n. f.) de banh nèn

peinture | pintrura (n. f.)

peluche | peluisha (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

pénis d'enfant | quiqueta

pépé | pepé (n. m.), papet
paparòt
paion (n. m.)

père | pair (n. m.)

pèse-bébé | pèsanèn (n. m.)

petit | petit (adj. et n.), poquet
pichòt (adj. et n.)

petit-fils | arrèrhilh (n. m.)

petite-fille | arrèrhilha (n. f.)

petit-neveu | arrèrnebot (n. m.)

peton | pederet (n. m.), pedin (n. m.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

peton | pepè

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

peur (*chose qui fait -*) | pòpòu

peureux | paúrc (adj.), temeruc
esvargiu (adj.)

[INTERJECTION / INTERJECCION]

pfff ! | ba !

piailler | piular (v. int.), porilhar (v. int.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

pied | pepè

pile ou face | crotz o pillas (crotz: face/pillas:
pile), cara o lis (cara: face /lis: pile)

pinceau | pincèu (n. m.)

pipi | pipí, pisson

piquet (*faire le -*) | har la candela

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

pistolet | petapom

pistolet à l'eau | shisclamolha (n. m.)
pistolet (n. m.) d'aiga

placenta | placenta (n. f.)

plaid (*vêtement*) | plaid (n. m.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

plaindre (*se -*) | har hiu-hau

pleurer | plorar (v. int.), tarrar (*Ossau, pleurer fort*)

pleurer en criant | bramar (v. int.), rainar (v. int.)

pleurer silencieusement | plorinar (v. int.)

pleurnichard (*parce que gâté*) | manhanhan (adj.)

pleurnicher | ploriquejar (v. int.)
plorassejar
ploremiquejar (v. int.)

pleurnicherie | plorinèra (n. f.)

pleurnicheur | plorassèr (adj.), plorinós (adj.)

pleur | plors (n. m.)

[ONOMATOPEÉ / ONOMATOPÉA]

plouf ! | flòc !

poing | punh (n. m.)

[FAMILIER / FAMILIAR]

poing (*dormir à - fermés*) | har teula

poirier (*faire le -*) | har l'arbe(/o)

polisson | pelieròt (n. m.), bormèc (adj. et n.)

polisson (*enfant -*) | estiflet (n. m.), monard
crepaut
sapo (n. m.), sapo de chin(a)

pomme de terre | poma (n. f.) de terra
patata(/na) (n. f.)
trufa (n. f.)

[INTERJECTION / INTERJECCION]

porc (*cri pour arrêter le -*) | hoi ! hoish !

[INTERJECTION / INTERJECCION]

porcs (*cri pour appeler les -*) | henh !

porte | pòrta (n. f.)

porte-bébé | pòrtanèn (n. m.)

porte-bébé en écharpe | bancau (n. m.)

posthume | postume (adj.)

pot (*aller au -*) | pòt (n. m.), anar tau pòt

pot (*petit pot pour enfant*) | topiòt (taus nèns) (n.m.)

potelé | rebombet (adj.) grassotet (adj.)

[INTERJECTION / INTERJECCION]

pouah ! | foè !

pouce | pocet, petiton

pouce (*au jeu*) | seba ! (int.)

Poucet | Pocet (n. m.)

pouf | pof (n. m.)

poulain | porin (n. m.)

poule | pora (n. f.), garia
potha (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

poule | pipira

[INTERJECTION / INTERJECCION]

poules (*cri pour appeler les -*) | pipiras ! titas !
pochina, pochina ! porina, porina !

pouliche | poria (n. f.)

poupée | monaca (n. f.), ninòla
pampa
pampolòta (n. f.)

poupée de chiffons | bornac (n. m.)

poussette (*voiture d'enfant*) | carretona (n. f.)

poussin | poric (n. m.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

poussin | piu-piu

précepteur | preceptor (n. m.)

prendre (*un enfant dans ses bras et l'élever*) | hopar (v. tr.)

prendre (*un enfant dans ses bras ou sur ses genoux*) | hapar (v. tr.)

prendre (*qui a la manie de se faire -*) | hapaire (adj.)

procréation | procreacion (n. f.)

progéniture | progenitura (n. f.)

protège mamelon | emparapopet (n. m.)

pubère | pubèr (adj.)

puberté pubertat (n. f.)

puériculture | puericultura (n. f.)

puéril | pueril (adj.)

pull | tricòt (n. m.)


punir | castigar (v. tr.), punir (v. tr.)

punition | castig (n. m.), punction (n. f.)


punition (*lors d'une - méritée*) | amassa't aquò e hicat'i sau !

punition (*subir une - au jeu*) | catir (v. tr.)

pupille | pupille (n.)



queue leu-leu (*à la -*) | en coda-l'i-sèga
en tiracòrda
en coderilha



rachitisme | raquitisme (n. m.)

raclée | rosta (n. f.), rostida (n. f.)

rapporteur | descusaire (adj. et n.)
rensenhaire (adj. et n.)

récalcitrant | rebèc (adj.), estirant (adj.)

rechigner | arreganhar (v. int.), rehinar (v. int.)

rechigner (- à) | desvoler har quauquarren

récréation | recreacion (n. f.)

réflexe d'éjection | reflèx (n. m.) d'ejeccion

reflux gastrooesophagien | rebòc (n. m.) gastroesofagian

réfrigérateur | refrigerator (n. m.)

régurgitation | regurgitacion (n. f.)

réhausseur (*de table*) | cadieron (n. m.) hauçader

rejeton | monacòt (n.)

réjouissance | guèuda (n. f.), regaudida
esgaudida (n. f.)

relever | arrelhevar (v. tr.), arrequilhar
reapitar (v. tr.)

remuant | trebatent (adj.)

renifler | arruflar (v. int.)
(quand on est morveux) har la tirasona

rentrer (= *chez soi*) | tornar-se'n tà casa

rentrer (= *entrer*) | entrar (v. int.)

ressembler | semblà's a

réveil (*horloge*) | desvelhader (n. m.)
deishudader (n. m.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

revoir (*au -*) | atià

ribambelle | cordilhada (n. f.), cordilhèra
cordiòla (n. f.)

ribambelle d'enfants (*frères et soeurs*) | familha (de) riquiquí

robe | rauba (n. f.)

robot culinaire bébé

(*baby cook*) | cosinèr (n. m.) nèn

robuste | gualhard (adj.), robust (adj.)

robuste | gualhardon (adj.)

ronchonner | arroganhar (v. int.), organhar
repotegar (v. int.)

ronde (- *d'enfants, dansée*) | dancèra (n. f.)

ROR | ROR

roséole | roseòla (n. f.)

rot | arraut (n. m.), (*faire son -*) har l'arrautet

[FAMILIER / FAMILIAR]


rototo arrautet (n. m.)

rougeole s(h)arrampic (n. m.), sarrampin (n. m.)

rouleau rotlèu (n. m.)

rouler (se - par terre) boquilhà's (v. p.)

rubéole rubeòla (n. f.)



s'asseoir | assède's (v. p.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

s'asseoir | har (lo) shèshè

sac à langer | sac (n. m.) de troçar
sac de mudar

sage | brave (adj.)

sage (*enfant très -*) | sentoret (n.)

sage (*sois - !*) | sias brave !

sage-femme | mairolèra (n. f.), matrona (n. f.)

sale (*enfant -*) | ramonet (n. m.)

[FAMILIER / FAMILIAR]

sale gosse | tròç de pelièr

saletés | ordèra (n. f.)

[FAMILIER / FAMILIAR]

saletés | salopèr (n. m.)**sangloter** | saumucar (v. int.), shamucar (v. int.)**sangloter** (*commencer à -*) | cashumar (v. int.)**sarbacane** | sarbatana (n. f.)**saute-mouton** | guiròtsauta (n. m.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

sauter | har hòp**savon** | sabon (n. m.)**scarlatine** | escarlatina (n. f.)**se percher** | apità's (v. p.), ajocà's
aporà's (v.p.)**sein** | popa (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

sein | popon (n. m.)**sein** (*donner le -*) | balhar la popa**sein** (*être au -*) | estar a la popa**semblable** | semblable (adj.), parièr (adj.)**serrer** (*dans les bras*) | abraçar (v. tr.)
estrénher (v. tr.)**sevrage** | despopada (n. f.), despopatge
desmamatge (n. m.)
desvesada (n. f.)**sevrage** (*médical*) | desvesada (n. f.)**sevré** | despopat (p. p. et adj.)
desvesat (p. p. et adj.)**sevrer** | despopar (v. tr.), desvesar (v. tr.)**sexе** (*d'enfant*) | naturaleta (n. f.)**sexе** (*des petites filles*) | nineta (n. f.), pishòla (n. f.)**sexе** (*des petits garçons*) | v. zizi**short** | shòrt (n. m.)**siège auto** | sièti (n. m.) auto**sifflet** | s(h)iulet (n. m.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

sifflet | fi-fiu, fiu-fiu
fu-fú

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

silence ! | munim ! (int.)**silence** (*faire -*) | chutar (v. int.), minjar sho**sirop** | siròp (n. m.)**sœur** | sòr (n. f.)
seror (*vallées Ossau, Aspe, Barétous*) (n. f.)

sœur (*petite*) | sorina (n. f.)
serolina (*vallées*) (n. f.)

somme | cluc (n. m.) bèc (Orthez)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

sommeil | dodó
nònò
nanà
nanai

sommeil | som (n. m.), dromir (n. m.)

sonnerie (*d'école*) | soada (n. f.)

[ONOMATOPEE / ONOMATOPÉA]

sonnette (*son de -*) | din-din, tin-tan

sorcière | broisha (n. f.), hatilhèra
posoèra (n. f.)

sortie de bain | sortida (n. f.) de banh

souffler (*en classe*) | shebitejar (v. int.)

soulever (*un enfant*) | hopar (v. tr.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

soupe | sopeta (n. f.)
sopina
sopòta
pepepa (n. f.)

souriant (*enfant -, ouvert*) | esclaridet (adj.)

stérilisateur | esterilizator (n. m.)

stérilisation | esterilizacion (n. f.)

steriliser | esterilizar (v. tr.)

studieux | estudiós (adj.), estudiaire (adj.)

sucer | shucar (v. tr.), popar (v. tr.)

sucette | shuqueta (n. f.)

sucette de biberon | popina (n. f.)

suçoter | shuquejar (v. tr.)

suppositoire | supositòri (n. m.)




table à langer | taula (n. f.) de troçar
taula d'abajar
taula de mudar

tablier | davantau (n. m.)

taire (*se*) | carà's (v. p.)

tais-toi et mange ! | minja e cara't !

[FAMILIER / FAMILIAR]

taloché | mornifla (n. f.), teca (n. f.)
anar e tornar (n. m.)

tante | tanta (n. f.), sian (n. f.)

tapage | bataclam (n. m.), horvari (n. m.)

tape | platat (n. m.), platada
espaumada (n. f.)

tapette | platadet (n. m.), platadòt (n. m.)
espaumadòta (n. f.)

tapi | tapís (n. m.)

tapis à langer | tapís de troçar
tapís d'abajarlar
tapís de mudar

tapis d'éveil | tapís de descobèrta

tatie | tatà (n. f.), tantina (n. f.)

tendre | tenhèr (adj.), tendre (adj.)

tétéa | popada (n. f.), limada (n. f.)

téter | popar (v. tr.), limar (v. tr.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

téter | har lo popon

téterelle | tiralèit (n. m.) popader (n. m.)

tétine | popilh (n. m.) shucader (n. m.)

têtu | caborrut (adj.)

thermomètre | termomètre (n. m.)

thermomètre de bain | termomètre de banh

tire-lait | tiralèit (n. m.)

tirelire | dineròla (n. f.), sauviòt (n. m.)

tobogan | eslurrader (n. m.)

[ONOMATOPÉE / ONOMATOPÈA]

toc-toc | tòc-tòc

toilette (*faire la - d'un enfant*) | apachucar (v. tr.)

toilettes (wc) | comuns (n. m. pl.)

tomber | càder (v. int.), tombar (v. int.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

tomber | har lo cacai

tonton | toton (n. m.), cocon (n. m.)
monone (*Landes*) (n. m.)

toupie | cibòt (n. m.), gaudiufla (n. f.)

tour de lit | torn (n. m.) de lheit

tourniquet | torniquet (n. m.) virolet
vira-vira (n. m.)


tousser | tossir (v. int.), tehecar (v. int.)

toutou | canhòt (n. m.)

[TERME ENFANTIN / TÈRMI MAINATGENC]

toutou | oau-oau

trampoline | trampolin (n. m.), tambalejadera (n. f.)



tranquille (*reste - !*) | està't ! (v. p.), demora !
cocha ! (v. p.)

tranquille (*rester -*) | està's demorar, cochar

transat | transat (n. m.)

transat bébé | transat nèn

trépigner | trepar (v. int.), trepear
trepilhar (v. int.)

trisaïeul | trisajòu (n. m.)

trisaïeule | trisajòla (n. f.)

trotteur | correda (n. f.)


turbulent | trebatent (adj.)

turbulent (*enfant -*) | escarpet (n.)

turbulette | bolegueta (n. f.)

tuteur | tutor (n. m.)

tutoyer | tutejar (v. int.)



unique unic (adj.)

vache | vaca (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TERMI MAINATGENC]

vache | momon

vadrouiller | córrer (Sagòrra,
Magòrra e lo Mont de Marsan)

vaisselle | vaishèra (n. f.)

varicelle | varicèla (n. f.)

[FAMILIER / FAMILIAR]

varicelle | borda (n. f.)

vas (*où vas-tu ainsi ?*) | t'on vas dalhar ?

vas-y ! (*exclamation pour donner du courage*) | da'u !

vaurien | vauarren (n. m.), vaupòc
pendard (n. m.)

veau | vetèth (n. m.)

veilleuse | lutzeta (n. f.) lutz baisha

ver | vérmi (n. m.)

vers (*avoir des -*) | aver la vermièra

veste | vèsta (n. f.)

vexer | mancar (v. int.), picar
escandalizar (v. tr.)

viande | carn (n. f.)

[TERME ENFANTIN / TÉRMI MAINATGENC]

viande | minham

vif (éveillé) | escarrabelhat (p. p. et adj.)
esberit, escahit (p. p. et adj.)

[ONOMATOPEE / ONOMATOPÈA]


vlan ! | rau ! (int.)

voiture | auto (n. f.), veitura (n. f.)


volant (à jouer avec raquette) | plumalhon (n. m.)

vomir | vomir (v. tr.) rénder, desbocar (v. tr.)

vouvoyer | vosejar (v. tr.)



youpala | correda (n. f.)



zizi | quiqueta (n. f.), penina (/on) (n. f./m.)
minana (n. f.), pissòt (n. m.)
naturaleta (n. f.)



Acabat d'estampar en mai 2012 en França
Concepcion e realizacion : Aspole Communication
Illustracion ausèth : ©GouzyDesign

Depòsit legau : Mai 2012
ISBN : 978-2-913400-62-7

Lexic Petita Enfança

L'occitan des enfants
et des tout-petits



Hypocoristiques Ipocoristics

menin (n.) | mon enfant

mimí (n. inv.) | mon (*petit*) chéri

nas de guit (n.) | (= *nez de canard*) polisson

pesquiton (n. m.) | petit poisson (*pour un enfant éveillé*)

tesaurin (n.) | mon trésor

Le Conseil général des Pyrénées-Atlantiques a confié à l'*InÒc Aquitània*, opérateur de la Région Aquitaine et des collectivités associées (Départements, Drac, Communautés d'Agglomérations, etc.), le soin de réaliser ce lexique, pour donner les clés de la langue occitane de Béarn et Gascogne, à destination des familles, des associations et des professionnels de la petite enfance qui s'engagent dans l'aventure du bilinguisme précoce en langue "régionale".



9 782913 400627

Prix : 10 euros